



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	2. IX	20 15	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	12-3/15-5		
VEZA:			
EPA:	900 XXV		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1760
Podgorica, 28. jul 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. jula 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **PETAR IVANOVIĆ**, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i **ADEM FETIĆ**, generalni direktor Direktorata za šumarstvo.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Broj: 322 -130 /15-3
Podgorica, 10.07. 2015. godine

VLADA CRNE GORE
Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

PODGORICA

Poštovani,


U prilogu dostavljamo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, sa pratećom dokumentacijom, koji je potrebno uključiti za prvu narednu sjednicu Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Napominjemo da je na ovaj zakon dobijeno pozitivno mišljenje Evropske komisije što je uslov za ispunjenje zahtjeva za otvaranje pregovora u ovom poglavlju za mjerilo 1, koje se odnosi na usaglašen pravni okvir za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Prilog: kao u tekstu

S poštovanjem,

Obrađivač,


mr Ranko Rankaraš, dipl. ing. šum.





VLADA CRNE GORE
Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Formular za podnošenje materijala za diskusiju

1. Mjesto i datum	Podgorica, 10. jul 2015. godine
2. Predlagač dokumenta	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
3. Naziv dokumenta	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća
4. Sektor	
5. Da li je dokument iz programa rada Vlade? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 10.)	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
6. Poglavlje Programa rada Vlade	Prioritetni <input type="checkbox"/> Tematski <input type="checkbox"/> Normativni <input checked="" type="checkbox"/>
7. Kvartal	
8. Rok	
9. Redni broj naziva dokumenta	
10. Da li je određen stepen tajnosti dokumenta? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 12)	DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
11. Stepen tajnosti i broj rješenja o određivanju stepena tajnosti	
12. Da li je dokument već diskutovan na KEPIF-u? (ako je odgovor NE preći na sljedeću tačku)	NE
13. Koja su osnovna pitanja za diskusiju o dokumentu na KEPIF-u?	<p>pozitivno mišljenje Evropske komisije dobijeno krajem maja 2015. godine i donošenje ovog zakona je od posebne važnosti jer predstavlja jedan od zakona za ispunjavanje mjerila 1, koje se odnosi na usaglašeni pravni okvir u cilju otvaranje pregovora u Poglavlju 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika;</p>
14. Predlog zaključaka za KEPIF / Vladu	<p>(1) Vlada Crne Gore je nakon razmatranja utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća</p> <p>(2) Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određuju se prof dr. Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Adem Felić, generalni direktor direktorata za šumarstvo i mr Ranko Kankaraš, načelnik direkcije za šumarstvo</p>
15. Osoba za kontakt i broj telefona	Nemanja Katnić, +382 20 482-175

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU
ŠUMSKOG DRVEĆA**

Član 1

U Zakonu o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", broj 37/07) član 1 mijenja se i glasi:

"Ovim zakonom uređuje se način proizvodnje i stavljanje u promet reproduktivnog materijala šumskog drveća (u daljem tekstu: reproduktivni materijal)."

Član 2

U članu 3 stav 1 poslije riječi „šišarka“ dodaje se riječ „suplodište“, a poslije riječi „mikrorazmnožavanje“ dodaje se riječ „plemka“.

U stavu 2 riječ „hibrida“ zamjenjuje se riječima: „umjetnih hibrida“, a riječ „Državi“ briše se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Lista iz stava 2 ovog člana mijenja se i dopunjava u skladu sa izmjenama liste Evropske komisije.“

Član 3

U članu 4 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) reproduktivni materijal koji je namijenjen izvozu ili reeksportu;“.

U stavu 2 riječi: „al. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „tačka 1“, a riječ „proizvođač“ zamjenjuje se riječju „snabdjevač“.

Stav 3 briše se.

Član 4

Član 5 mijenja se i glasi:

„Reproduktivni materijal razvrstava se u sljedeće kategorije:

- 1) reproduktivni materijal poznatog porijekla (poznato porijeklo);
- 2) odabrani reproduktivni materijal (odabran);
- 3) kvalifikovani reproduktivni materijal;
- 4) testirani (sortni) reproduktivni materijal.

Reproduktivni materijal poznatog porijekla je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala koji može biti izvor sjemena ili sastojina unutar određenog regiona provenijencije.

Odabrani reproduktivni materijal je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala iz sjemenske sastojine unutar određenog regiona provenijencije koji je fenotipski izabran na nivou populacije.

Kvalifikovani reproduktivni materijal je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala iz sjemenskih plantaža, roditeljskih stabala, klonova, smjese klonova, a čiji su sastavni djelovi fenotipski odabrani na nivou individue.

Testirani (sortni) reproduktivni materijal je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala iz sjemenskih sastojina, sjemenskih plantaža, od roditeljskih stabala, klonova ili smjese klonova, koji svoju superiornost dokazuju uporednim testiranjima ili procjenom superiornosti reproduktivnog materijala na osnovu genetske ocjene sastavnih dijelova osnovnog materijala.

Bliže uslove za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.“

Član 5

Član 6 briše se.

Član 6

Član 7 mijenja se i glasi:

„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **osnovni materijal** (*basic material*) za proizvodnju reproduktivnog materijala (u daljem tekstu: sjemenski objekat) je:
- **izvor sjemena**: stablo, grupa stabala ili sastojina na području na kojem se prikuplja sjeme;
 - **sjemenska sastojina** je dio šume izdvojen na osnovu fenotipskih i drugih karakteristika stabala, koji posjeduje dovoljnu uniformnost u smješi;
 - **sjemenska plantaža** je izolovani zasad potomstva punih srodnika ili polusrodnika, odabranih klonova ili porodica klonova kojom se upravlja na način da se izbjegne ili smanji oprašivanje iz spoljnih izvora i da se proizvede čest i obilan urod sjemena koji se lako prikuplja;
 - **roditeljska stabla** su stabla od kojih je proizvedeno potomstvo kontrolisanim ili slobodnim oprašivanjem jednog poznatog roditelja (majčinsko stablo) sa polenom jednog roditelja (puni srodnici – full sibling) ili broj poznatih ili nepoznatih roditelja (polusrodnici - half sibling);
 - **klon** je grupa jedinki (ramets) koji direktno potiče od jedne matične biljke (ortet) proizveden vegetativnim putem (reznice, plemke, položnice i sl.);
 - **smješa klonova** je smješa identifikovanih klonova u utvrđenim proporcijama;
- 2) **autohtona sastojina ili izvor sjemena** (autochthonous stand or seed source) je sastojina ili izvor sjemena koji se po pravilu stalno prirodno obnavlja, a može se i vještački obnavljati od reproduktivnog materijala prikupljenog u istoj sastojini ili izvoru sjemena ili u okolnim autohtonim sastojinama ili izvorima sjemena;
- 3) **samonikla sastojina ili izvor sjemena** (indigenous stand or seed source) je sastojina ili izvor sjemena koja je autohtona sastojina ili izvor sjemena ili je sastojina ili izvor sjemena koja se može vještački obnavljati od reproduktivnog materijala prikupljenog u istom regionu provenijencije;
- 4) **porijeklo** je mjesto na kojem rastu stabla autohtonog izvora sjemena ili sjemenske sastojine, a za neautohtonu sastojinu ili izvor sjemena porijeklo je mjesto iz kojeg su sjeme ili biljke prvobitno dobijene (porijeklo sastojine ili izvora sjemena može biti nepoznato);
- 5) **provenijencija** je geografski lokalitet na kome se nalazi bilo koja sastojina stabala iz koje potiče sjeme;
- 6) **region provenijencije** je jedno ili više područja dovoljno ujednačenih ekoloških karakteristika u kojem sastojine određenih vrsta, podvrsta ili varijeteta pokazuju slične fenotipske ili genetske karakteristike uzimajući u obzir i nadmorsku visinu gdje je to moguće;
- 7) **proizvodnja** obuhvata sve faze od sakupljanja sjemena, dobijanja sjemena iz sjemenskog materijala (dorada) do uzgoja sadnog materijala dobijenog od sjemena i djelova biljaka;
- 8) **promet** je izlaganje radi prodaje, ponude za prodaju, prodaje ili isporuke drugom licu i uslužno posredovanje;
- 9) **dobavljač** (supplier) je privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice koje se profesionalno bavi prometom ili uvozom reproduktivnog materijala;
- 10) **snabdjevač** je privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u registar za proizvodnju i promet reproduktivnog materijala u skladu sa ovim zakonom;
- 11) **hibridi** su potomstvo punih srodnika ili polusrodnika;
- 12) **vještački hibrid** čine vještački ukrštene vrste (cross-bred species);
- 13) **matičnjak** je zasad osnovan za proizvodnju vegetativnog reproduktivnog materijala;
- 14) **centralni matičnjak** je zasad reproduktivnog materijala prvog nivoa razmnožavanja u cilju proizvodnje reproduktivnog materijala drugog nivoa razmnožavanja;
- 15) **komercijalni matičnjak** je zasad reproduktivnog materijala drugog nivoa razmnožavanja od kojeg se proizvodi reproduktivni materijal za osnivanje i obnovu šuma;
- 16) **nivo razmnožavanja** je stepen povezanosti reproduktivnog materijala sa sjemenskim objektom;
- 17) **šumski rasadnik** je posebno uređena površina zemljišta na kojoj se kroz sistem tehnološko-tehničkih postupaka proizvodi sadni materijal;
- 18) **sjemensko skladište** je mjesto uskladištenja sjemenskog materijala, namijenjeno stvaranju zaliha sjemena, radi obezbjeđenja održivosti u gazdovanju šumama;

- 19) **sjemenska banka** je dugoročno čuvana kolekcija uzoraka sjemenskog materijala iz sjemenskog skladišta ili drugih izvora;
- 20) **partija sjemena** je sjeme iste vrste drveća koje potiče od istog priznatog sjemenskog objekta i koje je na isti način i iste sezone sakupljano, dorađeno i uskladišteno.“

Član 7

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

Član 7a

Za osnivanje i obnavljanje šuma može se koristiti samo reproduktivni materijal iz priznatih sjemenskih objekata, koji je odabran, kvalifikovan, testiran i proizveden u skladu sa ovim zakonom.

Reproduktivni materijal poznatog porijekla može se koristiti za osnivanje i obnavljanje šuma samo unutar istog regiona provenijencije.“

Član 8

U članu 8 stav 3 tačka 2 poslije riječi „hibridima,“ dodaju se riječi: „kategoriji, namjeni,“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliži sadržaj registra iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Član 9

U članu 9 poslije riječi „objekat“ dodaju se riječi: „kao osnovni materijal (basic material)“.

Član 10

U članu 10 stav 1 mijenja se glasi:

„Registar sjemenskih objekata za proizvodnju reproduktivnog materijala uspostavlja i vodi organ uprave nadležan za gazdovanje šumama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).“

Član 11

U članu 11 stav 2 poslije riječi „snabdjevač“ dodaju se riječi: „kao proizvođač“.

Član 12

Član 15 mijenja se i glasi:

„Genetički modifikovan sjemenski objekat može se priznati u skladu sa ovim zakonom, samo ako je sprovedena procjena rizika za životnu sredinu i ako je utvrđeno da ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa zakonom kojim su uređeni genetički modifikovani organizmi.“

Član 13

U članu 16 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Regiona provenijencije predstavljene na karti iz stava 2 ovog člana nadležni organ uprave objavljuje na internet stranici.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 14

U članu 17 stav 2 riječ „upisani“ zamjenjuje se riječju „evidentirani“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Lice iz stava 1 ovog člana upisuje se u registar snabdjevača kao proizvođač ako: ima zemljište neophodno za proizvodnju reproduktivnog materijala (u vlasništvu i/ili zakupu), objekte za skladištenje reproduktivnog materijala i primjenjuje tehnologiju kojom se obezbjeđuje očuvanje kvaliteta i zdravstveno stanje reproduktivnog materijala i ima obezbijeđeno stručno rukovođenje poslovima proizvodnje, odnosno prometa reproduktivnog materijala i ako ispunjava uslove za upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja.“

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stave koji glase:

„Uslovi iz stava 3 ovog člana ne primjenjuju se na fizička lica koja su upisana u registar snabdjevača i koja proizvode svoj reproduktivni materijal za sopstvene potrebe.“

Lice iz st. 1 i 2 ovog člana upisuje se u registar snabdjevača kao dobavljač ako ispunjava uslove za upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja.“

Dosadašnji st. 4, 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7, 8 i 9.

Član 15

U članu 18 stav 1 poslije riječi „snabdjevača“ dodaju se riječi: „kao proizvođač“.

U stavu 2 riječi: „reproduktivnog materijala“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 1 ovog člana“.

Član 16

U članu 19 stav 1 poslije riječi „Snabdjevač“ dodaju se riječi: „kao proizvođač“.

Član 17

U članu 21 stav 1 poslije riječi „proizvodnje“ dodaju se riječi: „i prometa“.

Član 18

U članu 22 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

“- je pribavljen glavni sertifikat u skladu sa članom 25 ovog zakona koji prati etiketa ili drugi dokument snabdjevača;”

U stavu 5 poslije riječi „etiketiranja,“ dodaju se riječi: „sadržaj i boja etikete,“.

Član 19

U članu 23 stav 2 poslije riječi „pošiljkama“ dodaju se riječi: „tako da se pošiljka ne može otvoriti bez oštećenja plombe i etikete na pošiljci“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

“Pri prometu sjemena, u deklaraciju snabdjevača iz stava 1 ovog člana, upisuju se dopunski podaci koji se odnose na čistoću, klijavost, težinu 1000 sjemenki i održivost sjemena po kilogramu.”

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana u slučaju potrebe za brzom dostupnošću sjemena i male količine sjemena iz uroda tekuće godine mogu se stavljati u promet do prvog kupca i bez podataka o klijavosti sjemena, a u deklaraciju snabdjevača iz stava 1 ovog člana, ne upisuju se podaci koji se odnose na klijavost i održivost sjemena.“

Član 20

Član 24 mijenja se i glasi:

„U promet se može stavljati reproduktivni materijal kategorija: poznato porijeklo, odabran, kvalifikovan i testiran prema vrstama sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona.

U promet se može stavljati reproduktivni materijal hibrida, kategorija: odabran, kvalifikovan ili testiran sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona.

Reproduktivni materijal vrsta i hibrida sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona koji se vegetativno razmnožava, mogu se staviti u promet samo iz kategorija: odabran, kvalifikovan ili testiran.

Odabrani reproduktivni materijal iz stava 3 ovog člana može se stavljati u promet samo ako je masovno dobijen iz sjemena.

U promet se može stavljati reproduktivni materijal vrsta i hibrida koji se u cjelosti ili djelimično sastoji od genetički modificovanih organizama, ako je testiran, označen i ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim su uređeni genetički modificovani organizmi.

Reproduktivni materijal iz st. 1 do 5 ovog člana može se stavljati u promet samo ako ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona.“

Član 21

U članu 25 stav 1 riječ „sjemenskom“ zamjenjuje se riječima: „priznatom sjemenskom“.

U stavu 3 poslije riječi: „glavni sertifikat“ dodaju se riječi: „ili drugi odgovarajući dokument“.

Član 22

U članu 26 stav 1 riječ „sjemenskog“ zamjenjuje se riječju „reproduktivnog“.
U stavu 2 riječ „sjemenski“ zamjenjuje se riječju „reproduktivni“, a riječ „sjemenskog“ zamjenjuje se riječju „reproduktivnog“.

Član 23

Član 27 mijenja se i glasi:

„Reproduktivni materijal može uvoziti samo snabdjevač koji je upisan u registar snabdjevača kao dobavljač ako ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja.

Reproduktivni materijal se može uvoziti samo ako su uslovi proizvodnje i prometa, postupak dobijanja propisanih odobrenja i nadzor snabdjevača države izvoznice, istovjetni sa uslovima i postupcima propisanim ovim zakonom.

Nadležni organ uprave može, po službenoj dužnosti ili na predlog snabdjevača iz stava 1 ovog člana, provjeriti ispunjenost uslova za priznavanje istovjetnosti reproduktivnog materijala iz uvoza.

Uvezeni reproduktivni materijal prati glavni sertifikat ili drugi odgovarajući dokument koji je izdat od stane zemlje porijekla i evidencija koja sadrži detalje o svim izvezenim pošiljkama, koje obezbjeđuje snabdjevač zemlje izvoznice.

Reproduktivni materijal koji se koristi u naučne svrhe, selekcioniranje ili u svrhe genetskog očuvanja mogu uvoziti samo naučno istraživačke ustanove na osnovu odobrenja Ministarstva.

Snabdjevač koji je upisan u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja smatra se registrovanim u skladu sa ovim zakona.”

Član 24

U članu 28 u stavu 1 riječ „uvoz“ zamjenjuje se riječima: „proizvodnja, uvoz i stavljanje u promet“.

Član 25

U članu 29 stav 1 poslije riječi „snabdjevač“ dodaju se riječi: „kao dobavljač“.

Stav 3 briše se.

U stavu 4 poslije riječi: „iz uvoza“ dodaju se riječi: „i listu institucija zemalja izvoznica odgovornih za izdavanje dokaza o istovjetnosti sertifikata za uvoz reproduktivnog materijala.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

Član 26

U članu 31stav 4 riječi: „odnosno korišćenje biomase“ brišu se.

Član 27

U članu 32 stav 2 riječi: „nadležni organ uprave“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Način upotrebe reproduktivnog materijala, sa aspekta fenotipskih i genetskih karakteristika i kriterijume za utvrđivanje negativnih uticaja iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.“

Član 28

U članu 33 stav 1 poslije riječi „Snabdjevač“ dodaju se riječi: „kao proizvođač“.

Član 29

Poglavlje “IX MONITORING I PRAVO NA ŽALBU” i čl. 46 i 47 brišu se.

Član 30

Član 53 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) za proizvodnju reproduktivnog materijala koriste sjemenske objekte, koji nijesu upisani u Registar sjemenskih objekata (član 8 stav 1);

- 2) se bavi proizvodnjom i prometom reproduktivnog materijala a nije registrovan za obavljanje tih djelatnosti i nije upisan u Registar snabdjevača reproduktivnog materijala (član 17 stav 1);
- 3) proizvodi sjemenski materijal, djelove biljaka i reznice u sjemenskim objektima, koji nijesu upisani u Registar sjemenskih objekata (član 18 stav 1 alineja 1);
- 4) za proizvodnju sadnog materijala ne upotrebljava samo sjemenski materijal, djelove biljaka i reznice koje potiču iz priznatog sjemenskog objekta (član 18 stav 1 alineja 2);
- 5) ne obavijesti šumarskog inspektora o pojavi štetnih organizama (član 18 stav 1 alineja 4);
- 6) ne obavještava nadležni organ uprave o svakoj promjeni podataka koji su sadržani u registru snabdjevača, najkasnije mjesec dana od dana nastanka promjene (član 18 stav 1 alineja 5);
- 7) ne obavijesti nadležni organ uprave o ostvarenoj proizvodnji i prometu reproduktivnog materijala iz člana 18 stav 1 ovog zakona, u toku godine, najkasnije do kraja tekuće godine (član 18 stav 2);
- 8) ne vodi knjigu evidencije reproduktivnog materijala (član 19 stav 1);
- 9) sadni materijal u rasadniku, odnosno matičnjaku, nije obilježen jasno vidljivim oznakama koje sadrže podatke o vrsti (narodni i naučni naziv) i starosti sadnog materijala (član 20);
- 10) reproduktivni materijal u svim fazama proizvodnje i prometa nije označen partijom, radi obezbjeđivanja odvojenosti svake jedinice, prema kodu i broju glavnog sertifikata iz člana 25 ovog zakona, vrsti drveća ili hibrida, kategoriji reproduktivnog materijala, sjemenskom objektu iz koga potiče, namjeni, identifikacionom kodu regiona provenijencije, porijeklu, godini uroda iz koje potiče sjemenski materijal, starosti i obliku sadnica i reznica koje se vode kao sadni materijal, obliku i trajanju uzgoja po vrsti drveća. (član 21 stav 1);
- 11) reproduktivni materijal u prometu ne odgovara kvalitetu označenom u deklaraciji o kvalitetu tog materijala ili nema na deklaraciji - etiketi snabdjevača upisan klasifikacioni broj za vrstu *Populus sp.*, (član 22 st. 2 i 4);
- 12) sjemenski materijal u prometu nije u zapečaćenim i plombiranim pošiljkama koje se ne mogu otvoriti bez ostecenja, I pri prometu sjemena u dokumentu snabdjevača ne upiše dopunske podatke za sjeme koji se odnose na čistoću, klijavost, težinu 1000 sjemenki i održivost sjemena po kilogramu (član 23 st. 2 i 3);
- 13) u promet stavi reproduktivni materijal koji nije iz kategorija poznato porijeklo, odabran kvalifikovan i nije testiran prema vrstama sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona (član 24 stav 1);
- 14) u promet stavi reproduktivni materijal hibrida koji nije iz kategorija poznato porijeklo, odabran, kvalifikovan ili nije testiran sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona (član 24 stav 2);
- 15) u promet stavi reproduktivni materijal vrsta i hibrida sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona koji se vegetativno razmnožava, koji nije iz kategorija: odabran, kvalifikovan ili nije testiran (član 24 stav 3);
- 16) stavi u promet odabrani reproduktivni materijal iz člana 24 stav 3 ovog zakona koji nije masovno dobijen iz sjemena (član 24 stav 4);
- 17) uveze reproduktivni materijal, a nije upisan u registar snabdjevača kao dobavljač (član 27 stav 1);
- 18) ne prijavljuje proizvodnju reproduktivnog materijala nadležnom organu uprave (član 33 stav 1);
- 19) ne podnese prijavu za kontrolu proizvodnje sjemenskog materijala 30 dana prije početka sakupljanja sjemena (član 33 stav 2);
- 20) ne podnese prijavu za kontrolu proizvodnje sadnog materijala i vegetativnih djelova biljke najkasnije 15 dana prije sjetve sjemena ili sadnje vegetativnih djelova biljaka (član 33 stav 3);
- 21) ne podnese prijavu za kontrolu proizvodnje reproduktivnog materijala topola i vrba najkasnije do 1. marta tekuće godine (član 33 stav 4);
- 22) se bavi doradom reproduktivnog materijala, a nema radni prostor i opremu za doradu i čuvanje reproduktivnog materijala, odvojeno po partijama i nema za stručno rukovođenje poslovima dorade reproduktivnog materijala zaposlenog inženjera šumarstva – odsjek šumarstvo, sa najmanje dvije godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. (član 38);
- 23) pošiljku nedorađenog sjemena na doradu ne prati sertifikat izdat u skladu sa članom 25 ovog zakona (član 39 stav 1);
- 24) nakon dorade sjemena ne pribavi glavni sertifikat za dorađeni reproduktivni materijal (član 39 stav 2);

25) ne vodi knjigu evidencije o doradi reproduktivnog materijala (član 40 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 1000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju do šest mjeseci.“

Član 31

Novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu državne uprave, ako:

- 1) ne uspostavlja i vodi Registar sjemenskih objekata za proizvodnju reproduktivnog materijala (član 10 stav 1);
- 2) izvještaj o pregledu sjemenskog objekta ne dostavi nadležnom organu uprave u pisanoj formi (član 14 stav 4);
- 3) ne ustanovi regione provenijencije pojedinačno za vrste drveća sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona i ne odredi im identifikacioni kod i ne predstavi ih na karti (član 16 stav 2);
- 4) ne vodi evidenciju prometa I upotrebe reproduktivnog materijala na području Crne Gore (član 30 stav 1);

Član 32

Član 54 briše se.

Član 33

Poslije člana 56 dodaju se četiri nova člana koja glase:

„Član 56a

Od dana pristupanja Evropskoj uniji:

- snabdjevači koji su registrovani za proizvodnju, promet i uvoz reproduktivnog materijala u državi članici Evropske unije smatraće se registrovanim u Crnoj Gori;
- organ uprave dostavljaće podatke o svim upisima i brisanjima iz registra sjemenskih objekata i registra snabdjevača, Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije;
- reproduktivni materijal koji je proizveden u državama članicama Evropske unije smatraće se da ispunjava zahtjeve utvrđene ovim zakonom;
- organ uprave pružaće potrebne informacije državama članicama Evropske unije, radi pravilnog sprovođenja ovog zakona, naročito kada se reproduktivni materijal prenosi iz jedne države članice u drugu;
- uvozom reproduktivnog materijala smatraće se uvoz iz država koje nijesu članice Evropske unije (u daljem tekstu: treće zemlje);
- listu vrsta drveća i vještačkih hibrida od kojih se dobija reproduktivni materijal iz člana 3 stav 2 ovog zakona sačinjavaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;
- regione provenijencije iz člana 16 stav 4 ovog zakona, nadležni organ uprave dostavljaće Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije;
- male količine iz člana 23 stav 4 ovog zakona, utvrđivaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;
- provjeru uslova iz člana 27 stav 3 ovog zakona vršiće Evropska komisija, u saradnji sa nadležnim organima država članica;
- uslovi pod kojima države članice Evropske Unije mogu izdati odobrenje snabdjevačima na svojoj teritoriji za izvoz, stavljanje u promet reproduktivnog materijala koji se koristi u naučne svrhe, selekcioniranje ili u svrhe genetskog očuvanja iz člana 27 stav 4 ovog zakona, izdavaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;

- stavljanje u promet reproduktivnog materijala iz člana 28 ovog zakona, vršiće se na osnovu odobrenja Evropske komisije u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;
- priznavanje istovjetnosti reproduktivnog materijala iz člana 29 stav 3 ovog zakona, utvrđivaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;
- posebne uslove za upotrebu i promet reproduktivnog materijala za organsku proizvodnju iz člana 31 stav 4 ovog zakona, utvrđivaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;
- zabrana iz člana 32 ovog zakona može se uvesti za prodaju krajnjem korisniku za potrebe sijanja ili sadnje određenog reproduktivnog materijala na osnovu zahtjeva države članice i dozvole Evropske komisije u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji;
- uvoz reproduktivnog materijala iz trećih zemalja vršiće se na osnovu odobrenja nadležnog organa Evropske unije;
- reproduktivni materijal koji iz trećih zemalja uveze druga država članica Evropske unije na osnovu odobrenja nadležnog organa Evropske unije može se stavljeti u promet u Crnoj Gori;
- korišćenje genetski modifikovanog reproduktivnog materijala na teritoriji Crne Gore zabraniće se na osnovu odobrenja nadležnog organa Evropske unije;
- kvalitet sjemena u prometu utvrđivaće se u skladu sa međunarodno priznatim metodama (International Seed Testing Association - ISTA, Association of Official Seed Analysts - AOSA i dr.);
- tehničke i naučne pojedinosti za sprovođenje procjene rizika za životnu sredinu vršiće Evropska komisija;
- carinsko područje Crne Gore smatraće se carinskim područjem Evropske unije;
- o stavljanju u promet reproduktivnog materijala iz trećih zemalja odlučivaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji.

Član 56b

Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji:

- dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona;
- omogućiti inspekcijske preglede i provjere na licu mjesta radi obezbjeđivanja jedinstvenog sprovođenja ovog zakona.

Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji i državama članicama dostavljati podatke o organu uprave i ovlašćenim institucijama iz člana 12 ovog zakona.

Član 56c

Podzakonski akt iz člana 32 stav 5 ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56d

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 79 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG“, broj 40/11).“

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore prema kojem se, zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proistekli su iz potrebe preciziranja pojedinih odredbi koje se odnose na usklađivanje definicija, određenih pojmova i postupaka kao i potrebe stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za prenošenje pojedinih dijelova EU legislativne iz oblasti reproduktivnog materijala šumskog drveća i to sa celex brojem 31999L0105.

Izmjene navedenih i drugih predloženih odredbi su rezultat postupka daljeg usaglašavanja ne samo sa navedenom legislativom, već i sa obavezama koje je Crna Gora preuzela u postupku pregovaranja. Naime, prvo mjerilo za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika je da okvirni zakoni u ovoj oblasti budu usaglašeni sa EU legislativom i to između ostalog i u dijelu odredbi vezanih za teritorijalnost i obaveze prema Evropskoj komisiji i državama članicama.

Takođe, pojedine odredbe su mijenjane i na osnovu iskustava u samoj primjeni zakona od 2007. godine, tako da su u predloženim izmjenama i dopunama zakona precizirane odredbe zakona koje se odnose na postupak utvrđivanja negativnih uticaja upotrebe reproduktivnog materijala šumskog drveća, na šumu, životnu sredinu, genetičke resurse i biodiverzitet.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Harmonizacijom legislativne vezane za reproduktivni materijal šumskog drveća, predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona, obezbijediće se doslednija primjena međunarodnih standarda i standarda EU u ovoj oblasti.

Predloženim zakonom preciznije se uređuje oblast reproduktivnog materijala šumskog drveća.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženim izmjenama ovog zakona nijesu se u principu mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona. Upravo i u tom dijelu je došlo do tehničkih i terminoloških usklađivanja, preciziranja pojedinih odredbi u pogledu pojmova, sprovođenja postupaka i sprovođenja zakona od strane šumarskih i fitosanitarnih inspektora.

U članu 1 izvršene izmjene urađene su radi uvrščivanja kompletne stručne terminologije korišćene u Direktivi 1999/105 o trgovini reproduktivnim materijalom šumskog drveća, u tekst osnovnog zakona.

Članom 2 su u članu 3 osnovnog zakona izvršene su terminološke izmjene vezane za primjenu ovog zakona, i izvršeno potpuno usklađivanje sa Direktivom 1999/105 tako što se precizira da se nacionalna lista šumskog drveća i hibrida od kojih se dobija reproduktivni materijal mijenja i dopunjava u skladu sa izmjenama liste Evropske komisije.

Članom 3 u članu 4 osnovnog zakona izvršeno je usaglašavanje teksta o tome na šta se mislilo pod reproduktivnim materijalom koji nije namijenjen za korišćenje u šumarstvu, pa je stav koji se odnosi na isto preformulisano, izvršeno je zamjenjivanje odgovornog lica koje je dužno stavljati naznaku da reproduktivni materijal nije za upotrebu u šumarstvu, kao i brisanje obaveze izdavanja dozvole za reproduktivni materijal koji nije namijenjen za korišćenje u šumarstvu ili je namijenjen izvozu ili reeksportu.

Članom 4 je član 5 osnovnog zakona u potpunosti izmijenjen na način što je izvršeno dodatno preciziranje kategorija šumskog reproduktivnog materijala, u odnosu na kategorije iz Direktive 1999/105.

Članom 5 brisan je član 6 osnovnog zakona, koji je, radi središnjosti osnovnog zakona, pomjeren nakon člana koji sadrži pojmovnik.

Članom 6 izvršena je dopuna pojmovnika iz člana 7 osnovnog zakona.

Članom 7 su odredbe člana 6 osnovnog zakona pomjerene iza odredbe koja definiše pojmove u zakonu.

Članovima 8 i 9 vrši se preciziranje odredbi osnovnog zakona u odnosu na termine iz Direktive 1999/105. Članom 10 izvršeno je skraćivanje termina "nadležni organ uprave" obzirom na brisanje stava kojim je to urađeno u članu 4 osnovnog zakona.

Članom 11 uvršćuje se kategorija "snabdjevač kao proizvođač", kojim se osnovni zakon ralaksira formule po kojoj snabdjevač ne može vršiti promet reproduktivnog materijala ako nije i proizvođač istog.

Članom 12 je izvršeno preuređenje odredbe iz člana 15 osnovnog zakona koja se tiče priznavanja genetski modifikovanog reproduktivnog materijala.

Članom 13 izvršena je dopuna člana 16 osnovnog zakona, a dopuna je urađena radi ujednačavanja postupka objavljivanja regiona provenijencije sa odredbama Direktive 1999/105.

Članom 14 dopunjuju se odredbe člana 17 osnovnog zakona koje se tiču uslova za upis u registar snabdjevača reproduktivnog materijala, i usaglašavaju sa zakonom koji uređuje zdravstvenu zaštitu bilja.

Članovima 15 i 16 mijenjaju se članovi 18 i 19 osnovnog zakona radi preciziranja u skladu sa članom 9 izmjena i dopuna.

Članom 17 dopunjuje se član 21 osnovnog zakona pa se precizira da reproduktivni materijal i u svim fazama prometa mora biti označen partijom.

Članom 18 dopunjuje se odredba člana 22 osnovnog zakona, na način što pored glavnog sertifikata u prometu reproduktivnog materijala mora biti i etiketa, što je u skladu sa Direktivom 1999/105.

Članom 19 mijenja se član 23 osnovnog zakona radi dodatnog preciziranja odredbe vezane za promet u vidu pošiljki, dopunske podatke i izuzetke u pogledu potrebe za brзом dostupnošću sjemena i male količine sjemena iz uroda tekuće godine.

Članom 20 mijenja se član 24 osnovnog zakona radi dodatnog preciziranja odredbi o kategorijama reproduktivnog materijala koje se mogu naći u prometu.

Članovima 21 i 22 dopunjuju se članovi 25 i 26 osnovnog zakona radi preciziranja odredbi koje se tiču pojmova "sjemenskog" odnosno "reproduktivnog" materijala.

Članom 23 mijenja se član 27 radi potpunog usklađivanja odredbi osnovnog zakona u pogledu uvoza reproduktivnog materijala i korišćenja reproduktivnog materijala u naučne svrhe, selekcioniranje ili u svrhe genetskog očuvanja sa Direktivom 1999/105.

Članom 24 proširuje se mogućnost za snabdjevanje krajnjih korisnika reproduktivnog materijala na proizvodnja, uvoz i stavljanje u promet, u odnosu na mogućnost iz člana 28 osnovnog zakona da to bude samo iz uvoza.

Članom 25 dopunjava se i mijenja član 29 osnovnog zakona radi terminološkog usaglašavanja i preciziranja postupka uvoza reproduktivnog materijala, odnosno priznavanja istovjetnosti reproduktivnog materijala iz uvoza.

Članom 26 eliminiše se nedoumica nastala dosadašnjom primjenom osnovnog zakona, a tiče se korišćenja termina biomase u članu 31 osnovnog zakona.

Članom 27 vrši se usaglašavanje osnovnog zakona u pogledu nadležnosti sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Članom 28 mijenja se član 33 osnovnog zakona radi preciziranja u skladu sa članom 9 izmjena i dopuna.

Članom 29 brišu se odredbe osnovnog zakona koje se odnose na monitoring i pravo žalbe, obzirom da iste već postoje u drugim zakonskim propisima.

Članom 30 vrši se preciziranje kaznenih odredbi.

Članom 31 propisane su kaznene odredbe za prekršaje odgovornim licima u organu državne uprave.

Članom 32 brisan je član 54 osnovnog zakona obzirom na izmjene u članu 53.

Članom 33 dodaju se četiri nova člana koja su prelazne odredbe u skladu sa komentarima EK, a tiču se uklađivanja nadležnosti između Evropske unije i Crne Gore.

Članom 34 propisuje se dan stupanja na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

OBRAZLOŽENJE ZAŠTO JAVNA RASPRAVA NIJE ODRŽANA U SKLADU SA ČLANOM 35 POSLOVNIKA

Crna Gora je u postupku pristupanja Evropskoj uniji, za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva.

Na Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Sl. list RCG", broj 27/07 i "Sl. list CG", broj 40/11), Evropska komisija je dala mišljenje koje je ugrađeno u predlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i nakon toga dostavila pozitivno mišljenje na isti.

Na osnovu člana 4 stav 2 alineja 3 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 22/08 i 42/11) javna rasprava nije sprovedena jer tekstom predloga zakona nijesu bitno drugačije uređena pitanja reproduktivnog materijala šumskog drveća.

Tokom izrade predloga zakona, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Fitosanitarna uprava, vršili su ciljane konsultacije sa predstavnicima inspeksijskih službi (šumarskom inspekcijom), ovlašćenim pravnim licima, kao i proizvođačima reproduktivnog materijala.

Takođe, važan doprinos je dala i Uprava za inspeksijske poslove odnosno fitosanitarni inspektor koji su kao učesnici u izvršenim konsultacijama bili saglasni sa predloženim rješenjima i dali doprinos naročito u dijelu ovlašćenja i kaznenih odredbi.

Kako se predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona bitno drugačije nijesu mijenjala pitanja vezana za sjemenski materijal poljoprivrednog bilja iz osnovnog teksta zakona, javna rasprava nije sprovedena.

Cilj ovih izmjena i dopuna je prvenstveno otvaranje pregovora u Poglavlju 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, ali i tehničko i terminološko usklađivanje kroz preciziranje pojedinih odredbi.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

1. Definisane probleme

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Predloženim aktom izvršice se dodatno preciziranje pojedinih odredbi važećeg zakona koje su uočene kao nedostaci za punu implemetaciju zakona. Takođe, ukazala se potreba jasnog definisanja određenog broja pojmova, odnosno izvršeno je usklađivanje definicija sa novousvojenom legislativom EU u oblasti reproduktivnog materijala šumskog drveća. Usaglašavanje je vršeno sa Regulativom (EK) Br 1999/105 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. decembra 1999.godine vezano za stavljanje u promet reproduktivnog materijala šumskog drveća, u dijelu odredbi koje već nijesu bile usaglašene osnovnim Zakonom.
- Bez postojanja ovog akta ne bi bio moguć promet reproduktivnog materijala šumskog drveća između Crne Gore i zemalja Evropske Unije. Takođe, uvodi se pojam „proizvođač kao snabdjevač“ koji će kao takav doprinijeti boljem razumijevanju odredbi koje se tiču prometa.
- Bez postojanja ovog akta tržište Crne Gore ostalo bi neusaglašeno sa zahtjevima EU, u pogledu proizvodnje, prometa – uvoza i distribucije reproduktivnog materijala šumskog drveća.
- Nepostojanje ovog propisa dovelo bi do značilo bi da Crna Gora pokazuje nezainteresovanost da uzme u obzir uticaj održive upotrebe reproduktivnog materijala šumskog drveća, kao i na zaštitu životne sredine uopšte.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postizu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenjivo.
- Postiže se održiva upotreba reproduktivnog materijala šumskog drveća prema utvrđenim ciljevima, mjerama, indikatorima datim Strategijom razvoja šumarstva za period 2014. - 2024. godine. Crna Gora će se pozicionirati u red država koje svojim odgovornim odnosom planirano i ciljano doprinosi očuvanju prirode i zaštiti životne sredine.

3. Opcije

Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (Uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
Obrazložiti preferiranu opciju?

- Ne postoje druge opcije.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (narocito malim i srednjim preduzecima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Postojanje ovog akta olakšaće promet i obezbjediće sigurniju upotrebu reproduktivnog materijala šumskog drveća. Postojanje ovog akta omogućiće domaćim proizvođačima reproduktivnog materijala šumskog drveća da koriste najnovija dostignuća u oblasti proizvodnje i prometa šumskog reproduktivnog materijala.
- Ne postoji negativan uticaj.
- Nema troškova za građane i privredu.
- Propisom se ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.
- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekucu fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijedivanje finansijskih sredstava u budžetu Crne Gore na godišnjem nivou.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijedivanje finansijskih sredstava u budžetu Crne Gore.
- Nije predviđeno donošenje novih podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.

- Implementacijom propisa nije predviđeno ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore
- Vidjeti prethodni odgovor.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije)
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Tokom izrade predloga zakona vršene su ciljane konsultacije sa proizvođačima i snabdjevačima reproduktivnog materijala šumskog drveća.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema prepreka za implementaciju propisa.
- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume i Fitosanitarna uprava će sprovođiti implementaciju propisa i ispunjavanje ciljeva u skladu sa Strategijom razvoja šumarstva u Crnoj Gori.
- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva:
 - o broj priznatih sjemenskih objekata za proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala,
 - o broj registrovanih šumskih rasadnika.

Datum i mjesto,

02.07.2015. godine

Starješina,



Proč. Petar Ivanović

Crna Gora
 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 I RURALNOG RAZVOJA
 PODGORICA

16-06-2015			
3	2	33	15-6



Crna Gora

Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 05-2352
 Podgorica, 15. juna 2015. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
 -gospodinu prof. dr Petru Ivanoviću, ministru-

PODGORICA

Na inovirani **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA**, iz okvira nadležnosti Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da su primjedbe i sugestije ovog Sekretarijata, date u neposrednoj saradnji sa predstavnicima obrađivača 11. juna 2015. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 09-1326/2,
Podgorica, 10.07.2015. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
n/r prof. dr Petra Ivanovića, ministra

PODGORICA

Predmet: Mišljenje na predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Ministarstvu održivog razvoja i turizma dostavljen je dana 03.07.2015. godine tekst predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća na davanje mišljenja.

Nakon uvida u dostavljeni dokument Ministarstvo održivog razvoja i turizma nema primjedbi na tekst predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća.

S poštovanjem,

Obradila:
Ana Rakčević

Ana Rakčević





VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO PRAVDE
Broj: 01/ 10150/15
Podgorica, 10. jul 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

PREDMET: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, dostavljen aktom broj: 322-130/15-3 od 10. jula 2015. godine. S tim u vezi obavještavamo vas da ovo ministarstvo, u okviru svojih nadležnosti nema primjedbi na navedeni Predloga zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sugestije Ministarstva pravde ugrađene u zakonski tekst.

MINISTAR
Zoran Pažin



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-8533/1

Podgorica, 10.07.2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- n/r ministra, gospodina Petra Ivanovića-

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Povodom inovirane verzije teksta *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća*, dostavljene elektronskim putem dana 10.07.2015. godine, Ministarstvo finansija daje sljedeće


MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst i *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa*, utvrđeno je da implementacija predloženih izmjena neće zahtijevati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća*.

S poštovanjem,





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Broj: 01-011/15-38162/1
Podgorica, 09. 07. 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- Ministru, gospodinu prof. dr Petru Ivanoviću-

PODGORICA
Rimski trg br. 46

Veza: Vaš akt broj 320-130/15-1 od 29. juna 2015. godine

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom Vašeg dopisa, razmotrilo je Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i, sa aspekta nadležnosti Ministarstva, nema primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,

Obradivač:


SEKRETAR

Dragan Pejanović





Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2/80/2

Podgorica, 15. VII 2015.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Dopisom broj 320-130/15-1 od 29. 06. 2015. godine tražili ste mišljenje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.





MINISTAR

Prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPRR-IU/PZ/15/08
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Forest Reproductive Materijal	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Sektor za šumarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Adem Fetić, generalni direktor 020 482 275, adem.fetic@mpr.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ranko Kankaraš, načelnik 020 482 272, ranko.kankaras@mpr.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Fitosanitarna uprava, Uprava za inspeksijske poslove	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća nije predviđeno Programom pristupanja CG Evropskoj uniji	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		

Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
31999L0105	
Direktiva Savjeta 1999/105/EC od 22 decembra 1999. godine o prometu reproduktivnog materijala šumskog drveća / Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material. OJ L 11. 15.1 2000	
Djelimično usklađeno/Partly harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoje ostali izvori prava EU s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost sa direktivom 31999L0105 će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razrastavanje reproduktivnog materijala, kao i priznavanju sjemenskog objekta za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća	
Rok za postizanje potpune usklađenosti je I kvartal 2015. godine	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvor međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća je preveden na engleski jezik	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlaštenje lice obradivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum: 08.07.2015. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevod propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MPRR/TU/PZ/15/08		MPRR/IU/PZ/15/08		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 1999/105/EZ od 22. decembra 1999. godine o stavljanji na tržište šumskog reproduktivnog materijala -31999L0105				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Forest Reproductive Materijal		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 1999/105/EZ				
Član 1 Ova Direktiva se primjenjuje naproizvodnju, sa ciljem stavljanja u promet i na promet šumskih reproduktivnih materijala unutar Zajednice.	Član 1 Član 1 mijenja se i glasi: "Ovim zakonom uređuje se način proizvodnje i stavljanje u promet reproduktivnog materijala šumskog drveća (u daljem tekstu: reproduktivni materijal)."	Potpuno usklađeno		
Član 2 U svrhu ove Direktive, primjenjivaće se sledeće definicije i/ili klasifikacije: a)šumski reproduktivni materijal; reproduktivni materijal onih vrsta drveća i vještačkih hibrida, koji su važni za šumarstvo u čitavoj Zajednici ili njenom dijelu i posebno onih koji su navedeni u Prilogu 1.; b) reproduktivni materijal predstavlja sledeće:	Član 1 Član 1 mijenja se i glasi: "Ovim zakonom uređuje se način proizvodnje i stavljanje u promet reproduktivnog materijala šumskog drveća (u daljem tekstu: reproduktivnimaterijal)."	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je i članom 3 stav 1 Zakon o reproduktivnom materijalu	

<p>i) sjemenska jedinica; šišarke, suplodište, plodovi i sjemena koja se namijenjena za proizvodnju sadnog materijala;</p> <p>ii) djelovi biljaka; isječak drveta, isječak lista i korjena, embrioni za mikro razmnožavanje, pupoljak, slojevi, korjeni, izdanak, i drugi djelovi biljke namijenjeni za proizvodnju sadnog materijala;</p> <p>iii) sadni materijal; biljke dobijene iz sjemenskih jedinica, djelovi biljaka, ili biljaka nakon prirodnog podmlađivanja svim djelovima Zajednice.</p>			<p>šumskog drveća ("Službeni list RCG", br.37/07)</p>	
<p>c) osnovni materijal predstavlja sve sledeće :</p> <p>i) izvor sjemena; drveće u jednoj oblasti sa koga se sakuplja seme;</p>	<p>Član 6</p> <p>Član 7 mijenja se i glasi:</p> <p>1) osnovni materijal (basic materijal) za proizvodnju reproduktivnog materijala (u daljem tekstu: sjemenski objekat) je:</p> <p>-izvor sjemena: stablo, grupa stabala ili sastojina na području na kojem se prikuplja seme;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>ii) sastojina; označeno drveće koje posjeduje dovoljno jednolikosti u svom sastavu;</p>	<p>Član 6</p> <p>-sjemenska sastojina je dio šume izdvojen na osnovu fenotipskih i drugih karakteristika stabala, koji posjeduje dovoljnu uniformnost u smješi;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>iii) sjemenski rasadnik; plantaža odabranih klonova ili porodica koja je izolovana, a kojom se upravlja na taj način da se izbjegne ili smanji oprašivanje iz spoljašnjeg izvora, kojom se gazduje tako da se proizvedu sjemena koja su česta, obilna i laka za sakupljanje;</p>	<p>Član 6</p> <p>-sjemenska plantaža je izolovani zasad potomstva punih srodnika ili polusrodnika, odabranih klonova ili porodica klonova kojom se upravlja na način da se izbjegne ili smanji oprašivanje iz spoljnih izvora i da se proizvede čest i obilan urod sjemena koji se lako prikuplja;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>iv) roditeljska stabla; stabla koja se koriste radi dobijanja podmlatka kontrolisanim ili otvorenim oprašivanjem jednog identifikovanog roditelja, koji</p>	<p>Član 6</p> <p>-roditeljska stabla su stabla od kojih je proizvedeno potomstvo kontrolisanim ili</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

se koristi kao ženka, sa polenom jednog roditelja ili polenom jednog broja identifikovanih ili neidentifikovanih roditelja;	slobodnim oprašivanjem jednog poznatog roditelja (majčinsko stablo) sa polenom jednog roditelja (puni srodnici – full sibling) ili broj poznatih ili nepoznatih roditelja (polusrodnici - half sibling);			
v) klon; grupa jedinki (RAMETS) dobijenih prvo od jedne jedinke (ORLET) vegetativnim oprašivanjem, mikro razmnožavanjem, presađivanjem, naslojavanjem ili djeljenjem;	Član 6 -klon je grupa jedinki (ramets) koji direktno potiče od jedne matične biljke (ortet) proizveden vegetativnim putem (reznice, plemke, položenice i sl.);	Potpuno usklađeno		
vi) smjesa klonova; smjesa identifikovanih klonova u definisanim proporcijama.	Član 6 - smješa klonova je smješa identifikovanih klonova u utvrđenim proporcijama;	Potpuno usklađeno		
d)Autohton ili samonikao znači: i) autohtona sastojina ili izvor sjemena: autohtona sastojina ili izvor sjemena je ona koja se normalno, konstantno prirodno regeneriše; sastojina ili izvor sjemena se može vještački regenerisati iz reproduktivnog materijala prikupljenog na istoj sastojini ili izvoru sjemena, ili sa autohtone sastojine ili izvora sjemena najbliskijih njoj;	Član 6 2)autohtona sastojina ili izvor sjemena (autochthonous stand or seed source) je sastojina ili izvor sjemena koji se po pravilu stalno prirodno obnavlja, a može se i vještački obnavljati od reproduktivnog materijala prikupljenog u istoj sastojini ili izvoru sjemena ili u okolnim autohtonim sastojinama ili izvorima sjemena;	Potpuno usklađeno		
ii) samorodna (idigena) sastojina ili izvor sjemena; samonikla sastojina ili izvor sjemena je autohtona(o), ili je vještački dobijena(o) iz sjemena, čije je porijeklo u istom regionu provenijencije;	Član 6 3) samonikla sastojina ili izvor sjemena (indigenous stand or seed source) je sastojina ili izvor sjemena koja je autohtona sastojina ili izvor sjemena ili je sastojina ili izvor sjemena koja se može vještački obnavljati od reproduktivnog materijala prikupljenog u istom regionu provenijencije;	Potpuno usklađeno		
e)Porijeklo; za autohtone sastojine ili izvore sjemena porijeklo je mjesto na kome drveće raste; za ne-autohtone sastojine ili izvor sjemena, porijeklo je	Član 6 4)porijeklo je mjesto na kojem rastu stabla autohtonog izvora sjemena ili sjemenske	Potpuno usklađeno		

mjesto odakle je sjeme sakupljeno;	sastojine, a za neautohtonu sastojinu ili izvor sjemena porijeklo je mjesto iz kojeg su sjeme ili biljke prvobitno dobijene (porijeklo sastojine ili izvora sjemena može biti nepoznato);			
f) Porijeklo (provenijencija); mjesto gdje raste sastojina;	<p>Član 6</p> <p>5)provenijencija je geografski lokalitet na kome se nalazi bilo koja sastojina stabala iz koje potiče sjeme;</p>	Potpuno usklađeno		
g)Region provenijencije; za vrste ili podvrste, region provenijencije je oblast, ili više oblasti, dovoljno jednakih ekoloških uslova, u kojima sastojine ili izvori sjemena pokazuju slične fenotipske i genetske karakteristike;	<p>Član 6</p> <p>6) region provenijencije je jedno ili više područja dovoljno ujednačenih ekoloških karakteristika u kojem sastojine određenih vrsta, podvrsta ili varijeteta pokazuju slične fenotipske ili genetske karakteristike uzimajući u obzir i nadmorsku visinu gdje je to moguće;</p>	Potpuno usklađeno		
h)Proizvodnja; proizvodnja uključuje sve faze u prikupljanju sjemena, pretvaranje iz sjemenske jedinice u sjeme, uzgajanje sadnog materijala od sjemena i djelova biljaka;	<p>Član 6</p> <p>7)proizvodnja obuhvata sve faze od sakupljanja sjemena, dobijanja sjemena iz sjemenskog materijala (dorada) do uzgoja sadnog materijala dobijenog od sjemena i djelova biljaka;</p>	Potpuno usklađeno		
i)Promet; izlaganje s ciljem prodaje, ponude za prodaje, isporuku drugoj osobi, uključujući isporuku na osnovu ugovora za prodaju;	<p>Član 6</p> <p>8)promet je izlaganje radi prodaje, ponude za prodaju, prodaje ili isporuke drugom licu i uslužno posredovanje;</p>	Potpuno usklađeno		
j)Snabdjevač; fizičko ili pravno lice, koje je profesionalno uključeno u promet ili uvoz šumskih reproduktivnih materijala;	<p>Član 6</p> <p>9)dobavljač (supplier) je privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice koje se profesionalno bavi prometom ili uvozom reproduktivnog materijala;</p>	Potpuno usklađeno		

<p>k)Službeno tijelo: i) ovlašteno lice koje je postavila ili imenovala Država članica, pod supervizijom nacionalne Vlade, i koje je odgovorno za pitanja koja se tiču kontrole prometa i/ili kvaliteta šumskih reproduktivnih materijala ii) bilo koje državno tijelo osnovano na nacionalnom nivou, ili na regionalnom nivou (pod nadzorom državnih tijela, u okviru granica postavljenih Ustavom Država članica).</p>	<p>Član 10 Član 10 stav 1 mijenja se glasi: „Registar sjemenskih objekata za proizvodnju reproduktivnog materijala uspostavlja i vodi organ uprave nadležan za gazdovanje šumama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Navedena tijela mogu u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, prenositi zadatke predviđene ovom Direktivom koji se provode u okviru njihove nadležnosti i nadzora na bilo koje pravno lice javnog ili privatnog prava koja je na temelju svog službeno odobrenog statuta zadužena isključivo za specifične javne funkcije, pod uslovom da takvo lice i njeni članovi nemaju lične koristi povezane s mjerama koje preduzimaju.</p> <p>Osim toga, u skladu s postupkom iz člana 26. stava 2. Druga se pravna lica osnovana u ime tijela iz tačke (i) koje djeluju pod ovlašćenjem i nadzorom takvog tijela mogu ovlastiti, pod uslovom da nemaju lične koristi povezane s mjerama koje preduzimaju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 34 stav 4 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br.37/07)</p>	
<p>Države članice obavještavaju Komisiju o svojim odgovornima službenim tijelima. Komisija tu informaciju dostavlja drugim državama članicama;</p>	<p>Član 32 Član 56b stav 2 Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji i državama članicama dostavljati podatke o organu uprave i ovlašćenim institucijama iz člana 12 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Šumski reproduktivni materijal je podijeljen na sledeće kategorije,;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poznato porijeklo reproduktivni materijal dobijen od osnovnog materijala, koji će biti sastojina locirana u jednom regionu provenijencije, koja je fenotipski odabrana na nivou vrste, i koja zadovoljava zahtjeve date u ANEKS III; - Odabran; reproduktivni materijal dobijen od osnovnog materijala koji će biti sjemenski rasadnici, porodice, klonovi ili mješavine klonova, čije su komponente fenotipski odabrane na nivou pojedinca i koji zadovoljava zahtjeve date u ANEKS IV; testiranje se mora neophodno preduzeti i završiti; - testiran; reproduktivni materijal dobijen od osnovnog materijala, koji će se sastojati od sastojina, rasadnika sjemena, porodica biljaka, klonova ili mješavina klonova; superiornost reproduktivnog materijala morala je da se sprovede komparativnim testiranjem ili procjenom superiornosti reproduktivnog materijala, koja je izračunata genetskom evaluacijom komponenti osnovnog materijala, a koji mora zadovoljiti zahtjeve u ANEKS V. 	<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>Član 5 mijenja se i glasi: „Reproduktivni materijal razvrstava se u sljedeće kategorije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)reproduktivni materijal poznatog porijekla (poznato porijeklo); 2)odabrani reproduktivni materijal (odabran); 3)kvalifikovani reproduktivni materijal; 4)testirani (sortni) reproduktivni materijal. <p>Reproduktivni materijal poznatog porijekla je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala koji može biti izvor sjemena ili sastojina unutar određenog regiona provenijencije.</p> <p>Odabrani reproduktivni materijal je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala iz sjemenske sastojine unutar određenog regiona provenijencije koji je fenotipski izabran na nivou populacije.</p> <p>Kvalifikovani reproduktivni materijal je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala iz sjemenskih plantaža, roditeljskih stabala, klonova, smjese klonova, a čiji su sastavni dijelovi fenotipski odabrani na nivou individue.</p> <p>Testirani (sortni) reproduktivni materijal je reproduktivni materijal koji potiče od osnovnog materijala iz sjemenskih sastojina, sjemenskih</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona</p>	

	plantaža, od roditeljskih stabala, klonova ili smješe klonova, koji svoju superiornost dokazuju uporednim testiranjima ili procjenom superiornosti, reproduktivnog materijala na osnovu genetske ocjene sastavnih dijelova osnovnog materijala.			
<p>Član 3</p> <p>1. Lista vrsta i vještačkih hibrida u ANEKS I može da se izmijeni, u skladu sa procedurama datim u članu 26.</p>	<p>Član 32</p> <p>Član 56a stav 1 alineja 5</p> <p>-listu vrsta drveća i vještačkih hibrida od kojih se dobija reproduktivni materijal iz člana 3 stav 2 ovog zakona sačinjavaće Evropska komisija u skladu sa procedurama za primjenu ovlašćenja za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj Komisiji,</p>	Potpuno usklađeno		
<p>2. Kako izvjesne vrste i vještački hibridi ne podliježu mjerama koje sadrži ova Direktiva, Države članice mogu preduzeti takve mjere, ili manje oštrije mjere, na njihovoj teritoriji</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 stav 3 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća („Službeni list RCG“, br. 37/07“)	
<p>3. Mjere koje sadrži ova Direktiva neće se primjenjivati na šumski reproduktivni materijal koji je u obliku sadnog materijala ili dijelova biljke, a pokazana je namjera da se one primjene u druge svrhe, osim šumarstva.</p> <p>Materijal će pratiti etiketa ili drugi dokument koji zahtjeva druga Zajednica ili nacionalne odrednice koje su primjenjive na ovakav materijal sa svrhom. U odsustvu ovakvih odredbi, kada snabdjevač vodi računa o materijalima za šumarstvo i materijalima za</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća („Sl. list RCG“, br. 37/07“)	

<p>druge svrhe, ove druge mora da prati etiketa ili drugi dokument koji će imati sledeću rečenicu: « NIJE ZA ŠUMARSTVO ».</p>				
<p>4.Mjere koje sadrži ova Direktiva neće se primjenjivati na šumske reproduktivne materijale, kojima je svrha izvoz ili ponovni izvoz u treće zemlje.</p>	<p>Član 3 Član 4 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi: „2) reproduktivni materijal koji je namijenjen izvozu ili reeksportu;“.</p> <p>Član 4 Ovaj zakon ne odnosi se na: „2) reproduktivni materijal koji je namijenjen izvozu ili reeksportu;“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 4 1.Države članice će obezbjediti da se samo odobreni osnovni materijali koriste za proizvodnju reproduktivnog materijala, koji će se upućivati na tržište.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 8 stav 1 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća („Sl. list RCG“, br. 37/07“)</p>	
<p>2.Osnovni materijal mogu odobriti: a) zvanična tjela, ukoliko on zadovoljava zahtjeve postavljene u ANEKSIMA II,III,IV ili V, b)Obračanjem odjeljenju poznatom kao « odjeljenje za davanje odobrenja »; svako odjeljenje će biti identifikovano jedinstvenom preporukom registracije.</p>	<p>Član 10 U članu 10 stav 1 mijenja se glasi: „Registar sjemenskih objekata za proizvodnju reproduktivnog materijala uspostavlja i vodi organ uprave nadležan za gazdovanje šumama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3.Države članice će obezbjediti: a)Da se odobrenje povuče, ako se zahtjevi ove Direktive ne ispunjavaju; b) Da se nakon odobrenja osnovni materijal za proizvodnju reproduktivnog materijala, po odabranim, selekcionisanim i testiranim</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 10 stav 5 tač. 1 i 2 i članom 14 Zakona o reproduktivnom</p>	

kategorijama, ponovo inspekcijski pogleda, u pravilnim vremenskim intervalima.			materijalu šumskog drveća („Sl. list RCG“, br. 37/07“)	
4. U interesu očuvanja biljnih genetskih resursa koje se koriste u šumarstvu, kao što je utvrđeno posebnim uslovima koji su dati u skladu sa procedurama iz čl.26, uzeti u obzir nove spoznaje u odnosu na <i>in situ</i> u odnosu na očuvanje na samoj lokaciji i održivu upotrebu genetskih resursa biljaka kroz rast i promet šumskih reproduktivnih materijala, koji su se prilagodili lokalnim i regionalnim uslovima, i kojima prijete genetska erozija; tada Države članice mogu odstupiti od zahtjeva koji su dati u članu 2 i ANEKSIMA II, III, IV i V, jer su do sada postavljeni specifični uslovi u skladu sa procedurama.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 i članom 32 stav 1 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća („Službeni list RCG“, br. 37/07“)	
5. Države članice mogu odobriti, na maksimum od 10 godina, na čitavoj teritoriji, osnovne materijale za proizvodnju testiranih reproduktivnih materijala gdje, nakon rezultata genetske evaluacije komparativnih testova iz ANEKSA V, možemo pretpostaviti da će osnovni materijal, kada se testovi završe, zadovoljiti zahtjeve za odobrenjem iz ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta opriznavanju sjemenskog objekta za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća	
Član 5 1. Ako se osnovni materijal iz člana 4 stav 1 sastoji od genetski modificovanih organizama u smislu člana 2, tačka 1 i Direktive 90/220/EEZ takav se materijal	Član 12 Član 15 mijenja se i glasi: „Genetički modificovan sjemenski objekat može se priznati u skladu sa ovim zakonom,	Potpuno usklađeno		

<p>priznaje samo ako je siguran za zdravlje ljudi i okolinu.</p> <p>2. U slučaju genetski modificiranog materijala, treba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uraditi procjenu rizika na životnu sredinu; 2. uvesti proceduru, kojom su procjene rizika po životnu sredinu i druge relevantne faktore iste sa onim iz Direktive 90/220/EEZ, 	<p>samo ako je sprovedena procjena rizika za životnu sredinu i ako je utvrđeno da ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa zakonom kojim su uređeni genetički modificirani organizmi.“</p>			
<p>b) Na prijedlog Komisije, Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta koja se temelji na odgovarajućim pravnim načelima Ugovora, uvode se postupci koji osiguravaju da su procjena rizika za okoliš i drugi relevantni elementi jednaki onima utvrđenima u Direktivi 90/220/EEZ. Dok takva Regulativa ne stupi na snagu, genetski modificirani osnovni materijal odobrava se za unos u Nacionalni registar na osnovu člana 10. ove Direktive nakon što je odobren u skladu s Direktivom 90/220/EEZ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. članovi 11-18 Direktive 90/220/EEZ neće se dalje primjenjivati na genetski modificirane osnovne materijale, koji su ovlašćeni u skladu sa Pravilnikom pomenutim iz člana 2; 4. tehnički i naučni detalji implementacije procjene rizika po životnu sredinu usvojiće se u skladu sa procedurom pomenutom u čl. 26. stav 3 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 6</p> <p>Države članice će za šumski reproduktivni materijal dobijen od odobrenih osnovnih materijala, obezbjediti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) materijal od vrsta navedenih u ANEKS I neće se stavljati u promet, osim ako nije u kategoriji poznatog izvora, odabran, kvalifikovan ili testiran, ako zadovoljava zahtjeve date u ANEKS II, III, IV i V; 	<p>Član 20</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi: „U promet se može stavljati reproduktivni materijal kategorija: poznato porijeklo, odabran, kvalifikovan i testiran prema vrstama sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje</p>	

			reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona	
b) materijal vještačkih hibrida navedenih u ANEKS I neće se stavljati u promet ukoliko nije iz kategorije odabran, kvalifikovan ili testiran i ukoliko ne ispunjava zahtjeve iz ANEKS III, IV i V	<p>Član 20</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi: “U promet se može stavljati reproduktivni materijal hibrida, kategorija: odabran, kvalifikovan ili testiran sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona.”</p>	Potpuno usklađeno		
c) materijal vrsta i umjetnih hibrida naveden u Prilogu I. koji se vegetativno razmnožava ne smije se stavljati na tržište ako nije iz kategorije „odabran“, „kvalifikovan“ ili „testiran“ i ako ne ispunjava zahtjeve iz Priloga III., IV. i V. Reproductivni materijal iz kategorije „odabran“ može se staviti na tržište samo ako je masovno dobijen iz sjemena;	<p>Član 20</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi: “Reproduktivni materijal vrsta i hibrida sa liste iz člana 3 stav 2 ovog zakona koji se vegetativno razmnožava, mogu se staviti u promet samo iz kategorija: odabran, kvalifikovan ili testiran.” Odabrani reproduktivni materijal iz stava 3 ovog člana može se stavljati u promet samo ako je masovno dobijen iz sjemena.”</p>	Potpuno usklađeno		
d) materijal vrsta i vještačkih hibrida, naveden u ANEKS I, koji se potpuno ili djelimično sastoji od genetski modificovanih organizama, neće se staviti u promet ukoliko nije iz kategorije testiran i ukoliko ne zadovoljava zahtjeve iz ANEKSA V.	<p>Član 20</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi: “U promet se može stavljati reproduktivni materijal vrsta i hibrida koji se u cjelosti ili djelimično sastoji od genetički modificovanih organizama, ako je testiran, označen i ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim su uređeni genetički modificovani organizmi.”</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz	

			stava 1 člana 4 Predloga zakona	
2. Kategorije pod kojima se reproduktivni materijal različitih osnovnih materijala može staviti promet, dati su u tabeli ANEKS VI.	<p>Član 20</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi: "Reproduktivni materijal iz st. 1 do 5 ovog člana može se stavljati u promet samo ako ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona."</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona	
3. Šumski reproduktivni materijal vrsta i vještačkih hibrida navedenih u ANEKS I neće se staviti u promet, ukoliko ne ispunjavaju uslove iz ANEKS VII.	<p>Član 20</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi: Stav 6 Reproduktivni materijal iz st. 1 do 5 ovog člana može se stavljati u promet samo ako ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona."</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona	
Djelovi biljaka i sadnog materijala; neće se staviti u promet ukoliko ne ispunjavaju uslove međunarodnih standarda. Nakon što se ti standardi odobre u skladu sa postupkom iz čl 26 stav 3.	<p>Član 32</p> <p>„Član 56a</p> <p>Stav 1 alineja 18</p> <p>– kvalitet sjemena u prometu utvrđivaće se u</p>	Potpuno usklađeno		

	skladu sa međunarodno priznatim metodama (International Seed Testing Association - ISTA, Association of Official Seed Analysts - AOSA i dr.)			
<p>4. Države članice će obezbjediti da snabdjevači šumskog reproduktivnog materijala budu i zvanično registrovani.</p> <p>Odgovorno, zvanično tijelo može smatrati da snabdjevači, koji su već registrovani pod Direktivom 77/93/EEZ, treba da se registruju ponovo zbog ove Direktive.</p>	<p>Član 23</p> <p>Član 27 mijenja se i glasi:</p> <p>Stav 1:</p> <p>„Reproduktivni materijal može uvoziti samo snabdjevač koji je upisan u registar snabdjevača kao dobavljač ako ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja.</p> <p>“Snabdjevač koji je upisan u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja smatra se registrovanim u skladu sa ovim zakona.”</p>	Potpuno usklađeno		
<p>5. Države članice mogu ovlastiti snabdjevače na svojoj teritoriji da na tržište izbace izvjesne količine:</p> <p>a) šumskog reproduktivnog materijala za testove, naučne svrhe, rad na selekciji ili u svrhe genetskog očuvanja;</p> <p>b) sjemenskih jedinica za koje je jasno da se neće koristiti za svrhe šumarstva.</p>	<p>Član 23</p> <p>Član 27 mijenja se i glasi:</p> <p>Stav 5: “Reproduktivni materijal koji se koristi u naučne svrhe, selekcioniranje ili u svrhe genetskog očuvanja mogu uvoziti samo naučno istraživačke ustanove na osnovu odobrenja Ministarstva.”</p>	Potpuno usklađeno		
<p>6. Uslovi pod kojim država članica može dati ovlaštenje iz prethodnog člana, može se odrediti procedurom koja je data u čl. 26. stav 3</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>7. Ne dovodeći u pitanje stav 1 i u slučaju da reproduktivni materijal potiče od osnovnog materijala koji ne ispunjava sve uslove odgovarajuće kategorije navedene u stavu 1 Država članica može dopustiti stavljanje takvog materijala na tržište u</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 28, stav 1 Zakona o reproduktivnom	

skladu sa procedurom koja se pominje u čl. 26. stav 3			materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
8. posebne odredbe mogu se utvrditi u skladu sa postupkom iz člana 26 stava 3 kako bi se u obzir uzele okolnosti pod kojima će šumski reproduktivni materijal pogodan za organsku proizvodnju, mogu da se stave u promet.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 31, stav 4 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
Član 7 Države članice mogu nametnuti i strožije uslove za odobrenje osnovnog materijala	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 8 Države članice mogu, na njihovoj teritoriji ograničiti odobrenje osnovnog materijala, koji se koristi za proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala, kategorije poznato porijeklo.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 9 1. U slučaju osnovnog materijala koji se koristi za proizvodnju reproduktivnog materijala, kategorija poznato porijeklo ili odabran, države članice će, za relevantne vrste, označiti oblast provenijencije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 16, stav 1 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
2. Države članice sastavljaju i objavljuju mape koje prikazuju razgraničenja područja provenijencije. Mape se šalju Komisiji i drugim državama članicama.	Član 13 U članu 16 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Regione provenijencije predstavljene	Potpuno usklađeno		

	<p>na karti iz stava 2 ovog člana nadležni organ uprave objavljuje na internet stranici.”</p> <p>Član 32</p> <p>Član 56a stav 1 alineja 7</p> <p>– regione provenijencije iz člana 16 stav 4 ovog zakona, nadležni organ uprave dostavljaće Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije;</p>			
<p>Član 10</p> <p>1.Svaka Država članica će napraviti nacionalni registar osnovnih materijala, različitih vrsta, koje su odobrene na njenoj teritoriji. Puni podaci će biti zabilježeni o svakoj odobroj jedinici, zajedno sa jedinstvenim registarskim mjestom u nacionalnom registru.</p>	<p>Član 10</p> <p>U članu 10 stav 1 mijenja se glasi: „Registar sjemenskih objekata za proizvodnju reproduktivnog materijala uspostavlja i vodi organ uprave nadležan za gazdovanje šumama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).“</p>	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 10 stav 2 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
<p>2. Svaka Država članica treba da uradi rezime nacionalnog registra, u obliku nacionalne liste, i to treba da bude na raspolaganju na zahtjev Komisije i drugih Država članica. Dakle, obezbjeđuje se sledeće: botaničko ime; kategorija; svrha; vrsta osnovnog materijala; identifikacioni kod za oblast provenijencije; registarski broj ili, gdje odgovara, rezime, ili lokacija: kratko ime, ukoliko je potrebno, i, bilo koja od posebnih stavki: za kategoriju poznato porijeklo, oblast provenijencije i raspon geografske širine, kao i dužinski raspon; za kategoriju odabran, oblast provenijencije i geografsku poziciju, definisanu geografskom širinom</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 11 stav 3 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07"), Pravilnikom o listi vrsta drveća i hibrida od kojih se dobija reproduktivni materijal	

<p>i dužinom, ili njihovim rasponima; za kategoriju kvalifikovan, tačna geografska pozicija gdje se osnovni materijal nalazi; za kategoriju testiran, tačna geografska pozicija gdje se nalazi osnovni materijal; g) nadmorska visina ili domet nadmorske visine; h) oblast; veličina sjemenskih izvora, sastojina ili sjemenskih mjesta; i) porijeklo; navešće se da li je osnovni materijal autohton/lokalan, ili nije autohtonog/lokalnog porijekla, ili je porijeklo nepoznato; za ne autohtoni osnovni materijal koji nije lojalan, porijeklo će se navesti ukoliko je poznato; j) U slučaju materijala kategorije testiran, da li je on genetski modifikovan.</p> <p>3. Forma u kojoj ovakve nacionalne liste treba da se urade, može se odrediti u skladu sa procedurom navedenom u članu 26.</p> <p>Mislim da treba spojiti ova dva stava i navesti da je to u Pravilniku</p>			<p>("Službeni list RCG", broj 8/07) i članom 26 Pravilnika o priznavanju sjemenskog objekta za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća ("Službeni list Crne Gore", broj 13/2010)</p>	
<p>Član 11. Na osnovu nacionalne liste Komisija može objaviti listu nazvanu «Lista odabranih materijala za proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala u Zajednici ». Lista Zajednice odražavaće detalje koji su dati u nacionalnoj listi i pokazuje oblast korišćenja i sva ovlašćenja i restrikcije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 12. 1. Nakon sakupljanja zvanični organi će izdati glavni sertifikat koji će pokazivati jedinstveni registar za sve reproduktivne materijale, dobijene od osnovnih</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 25 Zakona o</p>	

materijala, dajući sve relevantne podatke navedene u ANEKS VIII.			reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")
2. Novi glavni sertifikat će se objaviti onda kada Država članica obezbijedi naredno vegetativno razmnožavanje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 26 stav 4 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")
3. Ako dođe do miješanja u skladu sa članom 13 tač. a, b, c, e Države članice će obezbijediti da se registar komponenti ovih smjesa može identifikovati, a onda će se objaviti novi glavni sertifikat ili neki drugi dokument koji će identifikovati smjesu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 26 stav 3 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")
<p>Član 13.</p> <p>1. Reproductivni materijal se u svim fazama proizvodnje vodi odvojeno radi upućivanja na pojedinačne jedinice odobrenja. Svaki dio reproduktivnog materijala se identifikuje se na sljedeći način:</p> <p>(a) oznakom i brojem glavnog sertifikata;</p> <p>(b) botaničkim nazivom;</p> <p>(c) kategorijom;</p> <p>(d) svrhom;</p> <p>(e) tipom osnovnog materijala;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 21 stav 1 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")

<p>(f)putom na registar ili oznakom identiteta za) područje provenijencije; (područjem provenijencije – za reproduktivni g materijal „poznatog porijekla“ i „odabranih“) kategorija ili drugi reproduktivni materijal ako je to potrebno; (ako je to potrebno daje se podatak je li porijeklo h materijala autohtono ili indigeno, neautohtono ili) neindigeno ili nepoznato; (i) za sjemenski materijal godinom sazrijevanja; (js pomoći dobi i tipom sadnog materijala sadnica ili) reznica, bilo da je riječ o rezanim, presađenim ili biljkama u teglama; (k) podatkom o tome je li genetski modificovan.</p>				
<p>2.Ne dovodeći u pitanje odredbu stava 1 ovog članka i članka 6,stava1 tačke (c), Države članice mogu obezbjediti naknadno vegetativno razmnožavanje u jednoj odobrenoj jedinici, što se tiče kategorija odabran, kvalifikovan i testiran. 3.U takvim slučajevima materijal treba da se čuva posebno i da se kao takav i identifikuje. Države članice mogu da obezbjede: a) unutar jedne oblasti provenijencije, miješanje reproduktivnog materijala, koji je dobijen iz dvije ili više sastojina, u kategorijama poznato porijeklo ili odabran;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana Pravilnikom o sadržaju i obliku glavnog sertifikata za reproduktivni materijal šumskog drveća i postupku dobijanja glavnog sertifikata ("Službeni list Crne Gore", broj 1/2009). Materija je regulisana čl. 21 stav 3 tač.1 i 2 i 26 stav 4 Zakona o</p>	

			reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
<p>b) kada se miješa reproduktivni materijal u okviru jedne oblasti provenijencije od sjemenskih izvora i sastojine kategorije poznato porijeklo, da nova kombinacija dobija sertifikat kao reproduktivni materijal dobijen od izvora sjemena;</p> <p>c) kada se miješa reproduktivni materijal dobijen od ne autohtonog osnovnog materijala ili materijala koji nije lokalni, sa osnovnim materijalom nepoznatog porijekla, da nova mješavina dobije sertifikat kao ona nepoznatog porijekla;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	<p>Materija je regulisana članom 26 stav 5 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")</p> <p>Prilog Pravilnikom o sadržaju i obliku glavnog sertifikata za reproduktivni materijal šumskog drveća i postupku dobijanja glavnog sertifikata "Službeni list Crne Gore, broj 1/2009"</p>	
<p>d) kada je mješanje u skladu sa pod-tačkama (a), (b) ili (c), da identifikacioni kod za oblast provenijencije može da se zamjeni registarskim brojem, kao u stavu 1(f);</p> <p>e) mješanje reproduktivnog materijala dobijenog od jedne sastojine različitih godina zrenja;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	<p>Materija je regulisana članom 21 stav 3 Zakona o reproduktivnom materijalu</p>	

<p>f) kada se miješa u skladu sa pod-tačkom (e), da se zabilježe godine zrenja i proporcija dobijenog materijala svake godine.</p>			<p>šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07") Prilogom Pravilnik om o sadržaju i obliku glavnog sertifikata za reproduktivni materijal šumskog drveća i postupku dobijanja glavnog sertifikata "Službeni list Crne Gore, broj 1/2009"</p>	
<p>Član 14. Reproduktivni materijal može se staviti u promet samo u količinama koje su u skladu sa čl. 13, i da uz njih ide etiketa ili drugi dokumenat od snabdjevača, koji će pored informacija iz prethodnog člana, davati i sledecće informacije: a) brojevi sertifikata koji se traže u članu 12, ili osvrt na drugi dokumenat; prema članu 12 (3); b) ime snabdjevača; c) snabdjevenu količinu; d) u slučaju reproduktivnog materijala kategorije testiran, čiji je osnovni materijal odobren čl. 4(5), da sadrži riječ privremeno odobren; e) da li je materijal vegetativno razmnožavan.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 21. Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")</p>	
<p>2.U slučaju sjemena, etiketa ili dokument od snabdjevača, takođe će uključiti sledecće dodatne</p>	<p>Član 19</p>			

<p>informacije, koje će se, koliko je to moguće, procijeniti uz pomoć međunarodnih prihvaćenih tehnika;</p> <p>a) čistoća; % čistog sjemena po težini, druga sjemenska ili inertna materija proizvoda, koja se marketinški predstavlja kao grupa sjemenskih proizvoda;</p> <p>b) procenat klijanja čistog sjemena; tamo gdje je nemoguće ili nepraktično ocijeniti, % održivosti sjemena koji se procjenjuje uz pomoć specifikovanog metoda;</p> <p>c) težinu 1000 čistog sjemena;</p> <p>d) broj prokljalog sjemena / kg proizvoda, koji se marketinški predstavlja kao sjeme, a gdje je nemoguće, odrediti broj održanog sjemena / kg.</p>	<p>Stav 3 mijenja se i glasi: "Pri prometu sjemena, u deklaraciju snabdjevača iz stava 1 ovog člana, upisuju se dopunski podaci koji se odnose na čistoću, klijavost, težinu 1000 sjemenki i održivost sjemena po kilogramu."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3.Kako bi se sjeme proizvedeno u tekućoj sezoni učinilo brzo dostupnim unatoč činjenici da nije zaključen period klijavosti kako je utvrđeno u članu 2 tački (b) Države članice mogu odobriti stavljanje na tržište do prvog kupca. Dobavljač u najkraćem mogućem vremenu mora navesti poštovanje uslova kako je utvrđeno u stavu 2 tač.(b) i (d)</p> <p>4.Za manje količine sjemena, ne primjenjuju se zahtjevi ustanovljeni u stavu 2(b) i (d).Količine i uslovi mogu se utvrditi u skladu sa postupkom iz člana 26 stav 2.</p>	<p>Mislim da treba da se navede član 19 Član 19</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi: „Izuzetno od stava 3 ovog člana u slučaju potrebe za brzom dostupnošću sjemena i male količine sjemena iz uroda tekuće godine mogu se stavlјati u promet do prvog kupca i bez podataka o klijavosti sjemena, a u deklaraciju snabdjevača iz stava 1 ovog člana, ne upisuju se podaci koji se odnose na klijavost i održivost sjemena.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i Pravilnikom o kriterijumima za opšte karakteristike, odgovarajući kvalitet i količinu, načinu etiketiranja, pakovanju i razvrstavanju reproduktivnog materijala u kategorije u prometu, kao i izuzecima pri stavljanju u</p>	

			promet malih količina sjemena "Službeni list Crne Gore, broj 46/2010"	
5.U slučaju vrsta Populus sp., djelovi biljaka stavljaju se u promet samo ako je broj klasifikacije EZ-a, u skladu sa tačkom 2 podtačkom (b) Priloga VII. DIO c naveden na oznaci ili dokumentu dobavljača.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 22 stav 4 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
6.Ukoliko se koristi etiketa ili dokument u boji, boje etikete ili dokumenta snabdjevača biće zuta u slučaju reproduktivnog materijala poznato porijeklo, zelena u slučaju odabranog reproduktivnog materijala, roze u slučaju kvalifikovanog, i plava u slučaju testiranog reproduktivnog materijala.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o kriterijumima za opšte karakteristike, odgovarajući kvalitet i količinu, načinu etiketiranja, pakovanju i razvrstavanju reproduktivnog materijala u kategorije u prometu, kao i izuzecima pri stavljanju u promet malih	

			količina sjemena "Službeni list Crne Gore, broj 46/2010"	
7.U slučaju šumskog reproduktivnog materijala dobijenog od osnovnih materijala, koji se sastoji od genetski modificiranih organizama, mora postojati etiketa ili dokument, zvaničan ili ne, koji će jasno ukazivati na tu činjenicu.	<p>Član 20 stav 5</p> <p>U promet se može stavljati reproduktivni materijal vsta i hibrida koji se u cjelosti ili djelimično sastoji od genetički modificiranih organizama, ako je testiran, označen i ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim su uređeni genetički modificirani organizmi.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 15.</p> <p>Sjemenski materijal stavlja se na tržište i samo u zapečaćenim paketima, sa plombom koja postane neupotrebljiva kad se pakovanje otvori</p>	<p>Član 19</p> <p>U članu 23 stav 2 poslije riječi "pošiljkama" dodaju se riječi: "tako da se pošiljka ne može otvoriti bez oštećenja plombe i etikete na pošiljci".</p> <p>član 23</p> <p>Sjemenski materijal u prometu mora biti u zapečaćenim i plombiranim pošiljkama, "tako da se pošiljka ne može otvoriti bez oštećenja plombe i etikete na pošiljci".</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 16.</p> <p>1.Države članice ce obezbjediti da se, uz pomoć zvanično postavljenog sistema kontrole, reproduktivni materijal sa pojedinačnih ili grupnih odobrenih sastojina, može jasno identifikovati u toku čitavog procesa, od prikupljanja do isporuke;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 34 i 35 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća	

redovna zvanična inspekcija registrovanih snabdjevača.			("Službeni list RCG", br. 37/07")	
2. Države članice će se postarati da zvanična tijela administrativno pomažu jedni drugima, radi dobijanja odgovarajućih informacija, potrebnih za pravilno funkcionisanje ove Direktive, naročito kada se šumski reproduktivni materijal kreće iz jedne Države članice u drugu.	<p>Član 32</p> <p>Član 56 stav 1 alineja 4</p> <p>– organ uprave pružaće potrebne informacije državama članicama Evropske unije, radi pravilnog sprovođenja ovog zakona, naročito kada se reproduktivni materijal prenosi iz jedne države članice u drugu;</p>	Potpuno usklađeno		
3. Snabdjevači treba da dostave zvaničnim tijelima podatke koji će sadržati detalje o svim robama, detaljno i sa osvrtom na promet.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 19 i članom 30 stav 1 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
4. Napisace se sva pravila iz procedura u Cl. 26, paragraf 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
5. Države članice će napraviti odgovarajuće dogovore oko zvanične kontrole šumskog reproduktivnog materijala, sa osvrtom na promet, kako bi se osigurala usklađenost sa odredbama ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 33, 34 i 35 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")	
6. Eksperti Komisije mogu obaviti kontrole na licu mjesta, kako bi se osigurala jedinstvena primjena odredbi Direktive, a Država članica na čijoj teritoriji	<p>Član 32</p> <p>Član 56b stav 1 alineja 2</p> <p>-omogućiti inspekcijske preglede i provjere na</p>	Potpuno usklađeno		

<p>se vrši kontrola, dužna je da obezbjedi ekspertima svu neophodnu pomoć.</p>	<p>licu mjesta radi obezbjeđivanja jedinstvenog sprovođenja ovog zakona.</p>			
<p>Član 17. 1. Države članice će osigurati da reproduktivni materijal koji se stavlja na tržište ne podliježe nikakvim tržišnim restrikcijama, što se tiče njegovih karakteristika, zahtjeva za ispitivanjem i inspekcijom, etiketiranja i pečačenja, izuzev onih koji su dati u Direktivi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana Pravilnikom o postupku prilikom uvoza reproduktivnog materijala šumskog drveća i načinu priznavanja istovjetnosti reproduktivnog materijala iz uvoza ("Službeni list CG", br. 74/09)</p>	
<p>2. Što se tiče upotrebe, Država članica može biti ovlašćena da zabrani promet krajnjem korisniku, sa namjerom sadnje specifikovanog reproduktivnog materijala na čitavoj teritoriji, ili samo nekim njenim djelovima.</p>	<p>Član 32 Član 56a stav 1 alineja 14 – zabrana iz člana 32 ovog zakona može se uvesti za prodaju krajnjem korisniku za potrebe sijanja ili sadnje određenog reproduktivnog materijala na osnovu zahtjeva države članice i dozvole Evropske komisije u skladu sa postupcima i ovlašćenjima za sprovođenje dodijeljenih Evropskoj komisiji;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Ovakvo ovlašćenje se daje u slučajevima: a) da bi upotreba reproduktivnog materijala, sa aspekta fenotipskih i genetskih karakteristika, imala nepovoljne efekte na šumarstvo, životnu sredinu genetske resurse ili biodiverzitet na čitavoj teritoriji ili njenim djelovima na osnovu:</p>				

<p>-dokaza koji se odnosi na oblast provenijencije, ili porijeklo materijala, ili</p> <p>- rezultata proba ili naučnih istraživanja koji se rade na odgovarajućim lokacijama, unutar Zajednice;</p> <p>b) da bi na osnovu poznatih rezultata proba, naučnih istraživanja, ili rezultata dobijenih iz prakse, koja se tiče opstanka i razvoja sadnog materijala, u vezi morfoloških i fizioloških karakteristika, upotreba pomenutog sadnog materijala imala nepovoljan efekat na šumarstvo, životnu sredinu, genetske resurse ili biodiverzitet u svim djelovima te Države članice.</p> <p>Sastaviće se detaljna pravila sa procedurom datom u Čl. 26, kako bi se u potpunosti primjenio paragraf 2. Države članice, koje su implementirale Čl.8, u pogledu šumskog reproduktivnog materijala, kategorije poznato porijeklo, mogu da zabrane promet krajnjem korisniku.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 32 Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni list RCG", br. 37/07")</p>	
<p>Član 18.</p> <p>Da bi se uklonile sve privremene poteskoće u opštem snabdjevanju krajnjih korisnika šumskim reproduktivnim materijalom koji zadovoljava zahtjeve ove Direktive, a koje se javljaju u jednoj ili više Država članica, a ne mogu se prevazići unutar Zajednice, Komisija će, na zahtjev najmanje jedne Države članice koja je time pogođena, u skladu sa procedurom, ovlastiti jednu ili više Država članica da odobri marketing šumskog reproduktivnog materijala, jedne ili više vrsta, koje zadovoljavaju blaže zahtjeve, i to na period koji odredi Komisija. U tom slučaju, etikete ili dokumenta snabdjevača, koji se zahtjevaju u Čl.14, moraju navoditi da materijal o kome se radi, zadovoljava ove manje stroge kriterijume.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>2. Detaljna pravila za primjenu stavka 1. mogu se sastaviti u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2.</p>				
<p>Član 19. Savjet koji djeluje na osnovu kvalifikovane većine, a na prijedlog Komisije, će odrediti da li šumski reproduktivni materijal proizveden u trećim zemljama, obezbjeđuje istu sigurnost prilikom odobravanja osnovnog materijala i mjera, koje se preduzimaju u njihovoj proizvodnji, sa osvrtom na marketing, kao što je to slučaj sa šumskim reproduktivnim materijalom proizvedenim u Zajednici. Savjet će odrediti vrste drveća, vrste osnovnog materijala i kategorije šumskog reproduktivnog materijala, kao i oblast provenijencije, što može biti dozvoljeno za marketing. Do vremena dok Savjet ne donese odluku iz paragrafa 1, Države članice mogu, biti ovlašćene da donesu ovakve odluke. Ovakvo ovlašćenje imaće za cilj da osigura da materijal koji se uvozi pruža ekvivalentne garancije u svim aspektima šumskih reproduktivnih materijala iz Zajednice. Ovakve materijale prate posebno master sertifikat ili zvanični sertifikat, koji izdaje zemlja porijekla, a biće zabilježeni podaci sa detaljima svih pošiljki koje se izvoze, što obezbjeđuje snabdjevač u trećoj zemlji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 20. Nakon što Država članica to primjeni, Komisija može da potpuno ili parcijalno oslobodi Državu članicu odredbi ove Direktive, što se tiče izvjesnih vrsta drveća, koje nisu važne za svrhe šumarstva u toj Državi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Član 21. Radi traženja boljih alternativa za primjenu izvjesnih odredbi datih u ovoj Direktivi, može biti odlučeno da se organizuju eksperimenti pod specifikovanim uslovima na nivou Zajednice, a u skladu sa procedurama u Čl. 26. Trajanje eksperimenta neće biti duže od 7 godina.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 22. Šumski reproduktivni materijal mora, kad je to primjenjivo ispunjavati odgovarajuće fitosanitarne uslove koji su dati u Direktivi 77/93/EEZ.</p>	<p>Član 23 Član 27 stav 6 Snabdjevač koji je upisan u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja smatra se registrovanim u skladu sa ovim zakonom."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 23. Bilo koje prepravke vezane za ANEKSE, usvojiće se na osnovu procedure koja se pominje u Čl. 26.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 24. Mjere potrebne za implementaciju ove Direktive, koje se odnose na sadržinu dolje pomenutih članova, biće usvojene u skladu sa procedurama menadžmenta pomenutim u Čl. 26 (2).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 25. Mjere potrebne za implementaciju ove Direktive, biće usvojene u skladu sa regulatornom procedurom u Čl. 26 (3).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 26. Komisiji će pomagati stalna Komisija za sjemena. Kada se uputi primjedba na ovaj paragraf, primjenjuju se članovi 4 i 7. iz Odluke 1999/468/EC. Period naveden u Čl.4 (3) Odluke 1999/468/EC, bie utvrđen za jedan mjesec.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Kada se uputi primjedba na ovaj paragraf, primjenjuju se članovi 5 i 7. iz Odluke 1999/468/EC. Period naveden u čl. 5 (6) Odluke 1999/468/EC biće utvrđen za dva mjeseca.</p> <p>Komisija će usvojiti svoja proceduralna pravila.</p>				
<p>Član 27.</p> <p>Za prelazni period, koji ne prelazi 10 godina, počevši od 01.01.2003, Države članice mogu koristiti, u svrhu odobravanja osnovnog materijala za proizvodnju testiranog reproduktivnog materijala, koji prethodno nije pokriven Direktivom 66/404/EEC, rezultate komparativnih testova koji ne zadovoljavaju uslove date u ANEKS V. Ovakve testove bi trebalo da početi sa radom prije 01.01.2003., i morali bi pokazati da je reproduktivni materijal dobijen od osnovnog SUPERIORAN.</p> <p>Za prelazni period koji ne prelazi 10 godina, Države članice mogu koristiti, u svrhu odobravanja osnovnog materijala za proizvodnju testiranog reproduktivnog materijala svih vrsta i vještačkih hibrida koje ova Direktiva pokriva, rezultate testova o genetskoj procjeni koji ne zadovoljavaju uslove date u ANEKS V. Ovakve testove treba početi raditi prije 01.01.2003. i moraju pokazati rezultate kao u paragrafu 1.</p> <p>U slučaju novih vrsta i vještačkih hibrida koji se mogu dodati ANEKS I i kasnije, prelazni period koji pominjemo u paragrafima 1 i 2, biće određen u skladu sa procedurama koje se pominju u čl. 26 (2). Države članice mogu biti ovlašćene da koriste rezultate komparativnih testova, kao i onih o genetskoj procjeni, čak i nakon isteka prelaznog perioda.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Član 28.</p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom s datum stupanja na snagu 1. januar 2003. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kad države članice usvoje te mjere, one sadrže upućivanja na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje prilikom njihove službene objave. Način tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog zakonodavstva koje usvoje u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p> <p>3. Državama članicama dozvoljeno je stavljanje na tržište šumskog reproduktivnog materijala koji je proizveden prije 1. januara 2003. do isteka zaliha.</p>	<p>Član 32 Član 56b</p> <p>Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona; – omogućiti inspekcijske preglede i provjere na licu mjesta radi obezbjeđivanja jedinstvenog sprovođenja ovog zakona. 	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 29.</p> <p>Direktiva 66/404/EEZ i Direktiva 71/161/EEZ će ovim biti opozvane nakon 01.01.2003.</p> <p>Ove Direktive se neće primjeniti na Republiku Finsku i Kraljevstvo Švedske.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 30.</p> <p>Ova Direktiva će stupiti na snagu na dan objavljivanja u Službenom Listu Evropske Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 31.</p> <p>Ova Direktiva je namjenjena Državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>ANEKS I</p> <p>Lista vrsta drveća i vještačkih hibrida</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana Pravilnikom listi vrsta drveća i hibrida od kojih se dobija reproduktivni materijal</p>	

			("Službeni list CG", br. 8/07)	
<p>ANEKS II</p> <p>Minimalni uslovi za odobrenje osnovnog materijala koji je namijenjen za proizvodnju reproduktivnog materijala koji će biti ovjeren kao materijal IDENTIFIKOVANOG IZVORA.</p>	<p>Član 4 stav 6</p> <p>Bliže uslove za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo."</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona</p>	
<p>ANEKS III</p> <p>Minimum uslova za odobrenje osnovnog materijala koji je namijenjen za proizvodnju reproduktivnog materijala koji će biti ovjeren kao ODABRAN.</p>	<p>Član 4 stav 6</p> <p>Bliže uslove za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo."</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona</p>	
<p>ANEKS V</p> <p>Minimum uslova za odobrenje osnovnog materijala koji je namijenjen za proizvodnju reproduktivnog materijala koji će biti ovjeren kao TESTIRAN.</p>	<p>Član 4 stav 6</p> <p>Bliže uslove za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo."</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog</p>	

			akta o bližim uslovima za razvrstavanje reproduktivnog materijala u kategorije iz stava 1 člana 4 Predloga zakona
<p>ANEKS VI</p> <p>Kategorije pod kojima se reproduktivni materijal od različitih vrsta osnovnog materijala može marketinški predstaviti</p>	<p>Član 4</p> <p>Član 5 mijenja se i glasi:</p> <p>„Reproduktivni materijal razvrstava se u sljedeće kategorije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) reproduktivni materijal poznatog porijekla (poznato porijeklo); 2) odabrani reproduktivni materijal (odabran); 3) kvalifikovani reproduktivni materijal; 4) testirani (sortni) reproduktivni materijal. 	Potpuno usklađeno	
<p>ANEKS VII</p> <p>Dio A:</p> <p>Dio B:</p> <p>Dio C:</p> <p>Dio D:</p> <p>Dio E:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom kriterijumima za opšte karakteristike, odgovarajući kvalitet i količinu, načinu etiketiranja, pakovanju i razvrstavanju reproduktivnog

			materijala u kategorije u prometu, kao i izuzecima pri stavljanju u promet malih količina sjemena ("Službeni list CG", br.46/10)
<p>ANEKS VIII Dio A: Dio B: Dio C:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o sadržaju i obliku glavnog sertifikata za reproduktivni materijal šumskog drveća i postupku dobijanja glavnog sertifikata ("Službeni list CG", br. 01/09)
<p>ANEKS IX Korelacijska tablica</p>	nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	